

**EBV Quick Reference for Alummy Creek Angus Bull Sale**

Animal Ident	Calving Ease				Growth				Fertility				Carcase				Feed	Temp.	Structural		Selection Indexes			
	CEDir	CEDtrs	GL	BWT	200	400	600	MCW	Milk	SS	DTC	CWT	EMA	RIB	P8	RBV	IMF	NFI-F	Doc	Angle	Claw	\$A	\$A-L	
1	NKER038	+6.4	+5.5	-9.6	+3.9	+57	+105	+130	+104	+20	+3.2	-4.3	+66	+6.7	+0.7	+0.2	+0.9	+2.1	-0.30	+7	+0.96	+0.72	\$241	\$407
2	NKER095	+5.6	+5.6	-8.6	+2.9	+62	+120	+157	+138	+21	+4.5	-6.2	+84	+8.7	+0.7	-0.5	+0.3	+3.5	+1.00	+6	+1.04	+0.98	\$260	\$468
3	NKER064	-5.0	-5.3	-2.5	+6.1	+67	+116	+156	+136	+21	+1.6	-3.6	+81	+5.6	-0.5	-0.2	+0.3	+1.8	+0.06	+3	+0.90	+1.04	\$221	\$380
4	NKER052	-1.0	+1.3	-5.5	+7.3	+68	+122	+163	+140	+18	+3.5	-0.5	+89	+9.6	-3.1	-4.9	+3.5	+1.5	-0.33	-5	+1.10	+0.96	\$227	\$399
5	NKER078	-0.9	+2.3	-2.3	+5.5	+70	+119	+154	+123	+21	+4.6	-2.5	+80	+7.5	-1.5	-3.0	+2.4	+1.1	-0.42	+17	+1.08	+0.60	\$243	\$406
6	NKER012	+10.2	+6.0	-8.4	+1.3	+63	+123	+161	+136	+25	+2.4	-3.6	+85	+3.7	+0.4	-0.9	+0.0	+2.8	+0.82	+6	+1.04	+1.06	\$258	\$460
7	NKER011	+9.2	+9.5	-11.4	+1.8	+57	+110	+140	+125	+22	+4.4	-2.1	+81	+8.7	-1.8	-2.7	+2.4	+2.5	+0.15	-14	+1.08	+1.22	\$235	\$423
8	NKER081	+4.1	+4.0	-3.1	+4.3	+65	+117	+152	+138	+20	+3.3	-1.6	+82	+10.7	-2.3	-2.5	+2.6	+1.5	+0.37	+9	+1.04	+1.04	\$236	\$422
9	NKER051	+3.8	+3.9	-7.5	+4.7	+62	+112	+142	+111	+19	+4.6	-5.0	+78	+6.6	+1.2	+1.1	+0.6	+2.0	+0.20	+12	+1.00	+1.04	\$251	\$423
10	NKER050	-6.7	+4.0	-4.2	+7.6	+62	+109	+145	+122	+20	+1.1	+1.0	+81	+5.6	-5.1	-7.2	+3.1	+1.9	-0.82	+12	+0.76	+0.68	\$184	\$314
11	NKER009	+4.8	+6.0	-9.5	+3.2	+70	+129	+171	+164	+20	+2.5	-4.1	+91	+8.2	-0.1	-1.5	+0.5	+2.4	+0.23	+3	+0.88	+0.68	\$250	\$474
12	NKER035	+1.9	+4.4	-6.1	+4.0	+63	+124	+147	+128	+22	+2.1	-4.0	+86	+4.7	-0.6	-0.2	+0.0	+2.7	+0.13	+6	+1.18	+1.14	\$241	\$426
13	NKER073	+6.1	+7.2	-2.8	+2.7	+51	+92	+116	+81	+23	+1.6	-4.7	+67	+9.5	+1.3	+0.7	+0.3	+2.0	+0.30	-10	+0.82	+0.76	\$237	\$380
14	NKER082	-8.4	-3.5	+0.2	+5.6	+61	+102	+131	+97	+26	+0.8	-2.2	+69	+8.2	-0.2	-0.8	+0.6	+1.4	+0.45	+5	+0.88	+0.80	\$206	\$315
15	NKER021	-3.8	-0.6	-6.1	+7.1	+69	+118	+153	+137	+14	+3.2	-1.8	+82	+7.1	-2.0	-1.5	+2.2	+1.6	-0.48	+10	+1.06	+1.14	\$229	\$393
16	NKER075	-0.6	-1.0	-2.8	+6.3	+64	+125	+156	+122	+23	+3.9	-2.8	+90	+1.6	-0.5	-1.8	+0.7	+1.8	-0.19	+14	+0.84	+0.68	\$221	\$386
17	NKER128	-1.1	+4.1	-8.0	+5.8	+58	+103	+140	+134	+20	+3.7	-4.0	+79	+7.0	-2.0	-2.0	+1.4	+2.5	+0.32	+13	+0.92	+0.74	\$198	\$366
18	NKER069	+8.9	+6.1	-7.7	+1.3	+53	+95	+121	+103	+21	+1.7	-0.7	+72	+7.0	-1.2	-1.5	+1.0	+2.1	+0.09	+3	+0.98	+1.24	\$215	\$368
19	NKER014	+8.7	+8.5	-7.1	+2.9	+58	+104	+135	+112	+18	+2.1	-3.3	+71	+9.4	+0.9	+1.0	+0.2	+1.7	+0.36	+2	+0.92	+1.00	\$234	\$411
20	NKER101	+6.2	+0.7	-8.7	+4.7	+71	+121	+159	+134	+22	+3.2	-5.2	+88	+5.7	-0.1	+0.2	+0.4	+1.4	-0.04	+5	+1.12	+1.16	\$261	\$453
21	NKER094	+5.0	+4.3	-7.4	+5.4	+68	+132	+176	+143	+26	+3.1	-3.2	+96	+2.3	-1.6	-3.1	+0.0	+2.8	+0.29	+8	+0.96	+0.78	\$245	\$446
22	NKER024	+6.7	+7.8	-5.1	+2.8	+60	+109	+143	+112	+19	+2.2	-3.8	+74	+7.6	-0.9	-0.5	+0.3	+1.9	+0.38	+3	+0.92	+1.12	\$246	\$422
23	NKER020	+7.9	+4.8	-6.8	+1.6	+47	+85	+99	+76	+14	+1.3	-6.4	+65	+12.3	+1.4	+1.0	+1.1	+2.2	+0.67	+6	+1.08	+0.98	\$244	\$386
	CEDir	CEDtrs	GL	BWT	200	400	600	MCW	Milk	SS	DTC	CWT	EMA	RIB	P8	RBV	IMF	NFI-F	Doc	Angle	Claw	\$A	\$A-L	
	+2.2	+2.6	-4.7	+4.1	+49	+89	+116	+101	+18	+2.1	-4.7	+66	+6.2	+0.0	-0.4	+0.5	+2.1	+0.19	+7	+0.97	+0.85	+194	+336	

**EBV Quick Reference for Alummy Creek Angus Bull Sale**

Animal Ident	Calving Ease				Growth				Fertility				Carcase				Feed	Temp.	Structural		Selection Indexes			
	CEDir	CEDtrs	GL	BWT	200	400	600	MCW	Milk	SS	DTC	CWT	EMA	RIB	P8	RBY	IMF	NFI-F	Doc	Angle	Claw	\$A	\$A-L	
24	NKER129	-12.0	-2.4	-4.0	+7.3	+58	+95	+127	+109	+14	+2.9	-5.0	+70	+6.6	+0.1	-0.1	+0.9	+0.7	+0.02	+6	+0.72	+0.70	\$170	\$283
25	NKER109	+6.9	+3.0	-4.6	+2.4	+51	+100	+127	+104	+25	+4.6	-2.9	+66	+4.9	-0.9	-2.1	+1.6	+1.3	-0.13	+13	+0.96	+1.00	\$198	\$354
26	NKER034	+7.0	+4.5	-6.3	+3.1	+65	+116	+150	+116	+26	+3.0	-1.3	+78	+5.7	-2.5	-4.1	+2.5	+1.5	-0.36	+16	+0.84	+0.82	\$254	\$424
27	NKER019	-0.5	-5.0	-5.5	+5.9	+67	+116	+160	+139	+24	+1.9	-0.5	+88	+7.7	-1.3	-2.3	+1.1	+1.6	-0.35	+11	+0.82	+0.84	\$210	\$373
28	NKER057	+0.5	+5.6	-5.1	+5.0	+55	+98	+128	+96	+22	+2.2	+0.2	+72	+3.2	-4.4	-6.3	+2.6	+1.9	-0.63	+12	+0.98	+0.72	\$197	\$322
29	NKER060	+2.5	+3.1	-4.2	+4.4	+58	+101	+123	+93	+20	+1.7	-2.2	+70	+4.6	+0.1	-0.3	+0.0	+2.3	-0.17	+10	+0.70	+1.08	\$228	\$366
30	NKER062	+0.8	+2.6	-5.1	+5.3	+65	+116	+139	+120	+19	+2.9	-1.5	+83	+4.9	-2.7	-3.6	+1.4	+2.4	-0.49	+16	+0.92	+0.94	\$226	\$387
31	NKER116	+8.3	+5.9	-5.6	+2.0	+57	+96	+121	+83	+26	+0.9	-4.2	+68	+8.3	+1.9	-0.3	+0.3	+1.2	+0.19	+9	+0.86	+0.78	\$247	\$390
32	NKER132	-6.3	-0.1	-4.6	+6.0	+64	+111	+135	+114	+14	+1.6	-2.3	+78	+8.4	-0.2	-0.6	+0.6	+1.1	+0.51	+5	+0.98	+0.72	\$203	\$341
33	NKER106	+5.8	+5.1	-4.7	+3.1	+58	+113	+139	+105	+24	+1.9	+1.0	+82	+8.5	-3.4	-6.2	+3.5	+0.6	-0.66	+16	+0.92	+0.90	\$214	\$365
34	NKER077	+2.2	+0.9	-3.5	+4.5	+52	+91	+110	+70	+18	+2.3	-0.8	+67	+11.9	-0.9	-2.5	+2.6	+1.1	-0.09	+7	+0.92	+0.94	\$214	\$322
35	NKER023	+5.1	+6.3	-6.7	+2.8	+56	+98	+123	+107	+17	+3.4	-3.2	+70	+5.3	+0.3	+0.7	-0.2	+1.9	+0.62	+8	+0.84	+0.82	\$210	\$370
36	NKER040	+1.5	+3.6	-7.7	+5.1	+51	+94	+121	+112	+19	+3.4	-3.2	+64	+6.9	-2.2	-2.7	+1.6	+2.6	+0.30	+5	+1.00	+0.82	\$187	\$337
37	NKER054	+10.0	+7.8	-4.5	+1.5	+54	+96	+123	+89	+18	+2.1	-3.1	+66	+10.3	+0.8	+0.2	+0.4	+1.1	+0.76	+6	+1.20	+0.92	\$228	\$380
38	NKER086	+7.4	+6.6	-4.3	+2.6	+55	+93	+112	+68	+17	+2.1	-5.5	+66	+7.3	+2.2	+1.4	+0.2	+1.2	+0.08	+7	+0.78	+0.74	\$256	\$392
39	NKER090	+11.3	+10.9	-6.6	+1.9	+59	+100	+126	+82	+20	+1.2	-6.1	+71	+4.4	+1.1	+1.0	-1.7	+3.3	+0.36	-	+0.90	+0.56	\$278	\$437
40	NKER007	+7.1	+7.6	-3.9	+2.4	+57	+100	+122	+93	+17	+3.4	-5.6	+69	+9.6	+1.0	+1.3	+0.8	+1.4	+0.96	+7	+0.56	+0.78	\$256	\$419
41	NKER114	+3.4	+7.7	-3.0	+3.6	+58	+101	+134	+98	+23	+1.9	-4.9	+69	+5.0	-1.2	-2.9	+1.5	+2.1	-0.14	-10	+0.70	+0.82	\$250	\$401
42	NKER117	+1.7	+3.2	-5.6	+3.7	+51	+98	+119	+113	+18	+2.3	-3.8	+66	+3.9	-0.6	-1.2	+0.4	+2.9	+0.08	+8	+1.28	+1.20	\$192	\$347
43	NKER105	+4.5	+4.3	-5.6	+3.4	+62	+114	+148	+118	+27	+1.5	-4.2	+82	+2.6	-1.3	-2.7	+0.1	+1.6	-0.12	+9	+1.10	+0.80	\$230	\$401
44	NKER067	+2.6	+3.8	-5.2	+4.1	+55	+99	+124	+103	+22	+1.9	-0.4	+78	+3.0	-1.9	-3.3	+1.0	+1.8	-0.51	+17	+1.00	+0.80	\$189	\$327
45	NKER058	+9.8	+6.0	-5.4	+2.5	+46	+80	+95	+53	+23	+0.2	-3.4	+51	+11.5	-0.5	-1.9	+2.0	+1.6	+0.22	+4	+0.94	+0.90	\$234	\$344
46	NKER085	+10.2	+7.3	-10.3	+2.3	+53	+99	+128	+106	+16	+3.0	-4.3	+70	+6.0	-0.8	-0.9	+0.5	+2.3	+0.26	+2	+1.12	+0.92	\$225	\$395

	CEDir	CEDtrs	GL	BWT	200	400	600	MCW	Milk	SS	DTC	CWT	EMA	RIB	P8	RBY	IMF	NFI-F	Doc	Angle	Claw	\$A	\$A-L
	+2.2	+2.6	-4.7	+4.1	+49	+89	+116	+101	+18	+2.1	-4.7	+66	+6.2	+0.0	-0.4	+0.5	+2.1	+0.19	+7	+0.97	+0.85	+194	+336